

## Ayi Ase Okasa

**NSEM A WƆBEKA AFA OWUFO NO HO** (Fa nea efa ho na efata di dwuma.)

Mfe a odii, bere a wɔwoo no, bere a ɔwaree, ne nea ekeka ho

Wɔn a wawu agyaw wɔn hɔ

N'ahosohyira ho kyerɛwtoho a ɔsom mu hokwan ahorow ka ho

Su pa ahorow a owufo no daa no adi (Ɔsenk. 7:1)

**ANIDASO A NA OWUFO NO WƆ**

Ɔsom Yehowa, nyansa, atɛntrenee, ɔdɔ, ne tumi Nyankopɔn no

Ná ogye Yesu Kristo di (Aso. 4:12)

Ohuu Onyankopɔn atirimpɔw a efa asase ho no (Gen. 1:28)

Ɛbeba mu ankasa (Yes. 11:9; 55:10, 11; Adi. 21:4)

Nea enti a nnipa pa wu

Adam asoɔden (Gen. 3:19; fa toto Genesis 2:7 ho.)

N'asefo nyaa owu fii awo mu (Rom. 5:12)

Awufo tebea

Ɔkra wu (Hes. 18:4, 20)

Awufo nnim hwee (Dw. 146:4; Ɔsenk. 3:19; 9:5, 10)

Owusɔre anidaso no

Yesu Kristo afɔrebɔ na ama atumi aye yiye (Mat. 20:28)

Kristo wusɔre no ma yenya mu awerɛhyem sɛ ɛbeba (1 Kor. 15:22, 23)

Onyankopɔn de Yesu di dwuma nyan awufo (Yoh. 5:28, 29)

Wɔ wɔn a wɔasra wɔn no fam no, wobɛnya owusɔre akɔtra ɔsoro (1 Kor. 15:51-54; Adi. 20:4, 6)

Wobɛnyan “nguan foforo” no ma wɔabɛtra ase wɔ asase so Paradise mu (Luka 23:43; Yoh. 10:16)

Wɔn a wobɛtwa Harmagedon no betumi anya anidaso sɛ ɛrenkyɛ wobehu nea wawu no bio

Wobɛnyan afoforo nso (Aso. 24:15)

**NEA ENTI A AWERɛHODI FIE KƆ YE**

Wubɛtumi akyekye wɔn a wɔn biribi awu no werɛ; yen nyinaa te nka sɛ yɛahwere biribi

Ɛma yedwen nea asetra bɛyɛ a yennim no ho (Dw. 90:12; Ɔsenk. 7:2)

Ɛma yesusuw sɛnea yɛde yen nkwa redi dwuma no ho

**SɛNEA YEBETUMI ANYA ƐHA A YɛWƆ NO SO MFASO**

Bere a wote ase no, nya din pa wɔ Yehowa Nyankopɔn anim (Ɔsenk. 7:1)

Hɛhɛyɛ ademude wɔ soro (Mat. 6:19-21)

Ɔkwan biako a wobɛfa so aye saa ne sɛ wode nnamye bɛyɛ adansedi adwuma no bi, sɛ wofata sɛ woyɛ a (Mat. 24:14; 28:19, 20)

Wɔ saa kwan yi so no, yɛnam abrabɔ pa so boa ma Yehowa din ho tew (Mmeb. 27:11)

Owusɔre anidaso no hɛyɛ yen nkuran ma yesua Onyankopɔn apɛde na yɛyɛ (1 Kor. 15:58)

(Hɛyɛ no nsow: Ɛnyɛ ɔhyɛ sɛ wode mpaebɔ befi ase. Sɛ anka wobɛkamfo owufo no kese mmom no, fa kra-  
taa yi so nsem di nokware no ho adanse pa. Ɛsɛ sɛ wokari pɛ wɔ eyi mu yiye. Wubɛtumi de Bible nkɛyɛ-  
rekyɛre ama sɛ owufo no gyidi ahorow a ekanyan no. Okasa no atirimpɔw ne sɛ wobɛkamfo Yehowa  
Nyankopɔn sɛ ɔdɔ ne mmɔborohunu Nyankopɔn na bere koro no ara woakyekye wɔn a wɔn biribi awu  
no werɛ. Ɛnyɛ ɔhyɛ sɛ mobɛto nnwom te sɛ 111. Mpae tiawa a wobɛbɔ bere a woawie no fata. Sɛ wɔyɛ  
nhɛyɛyɛ sɛ mobɛkɔ amusiei hɔ a, ɛyɛ papa sɛ wobɛka anidaso a wɔnam Ahenni no so de ma no ho asem  
tiawa, na wokenkan kyerɛw nsem abien te sɛ Hiob 14:14, 15 ne 1 Korintofo 15:54b-57. Wubɛtumi de  
mpaebɔ awie eyi nso na woada Yehowa ase wɔ owusɔre anidaso a ɛyɛ awerɛkyekye kese no ho. Ɛnsɛ sɛ  
okasa no di boro simma 30.)